


YALAPENG SESOTHO PUO

Buka ya!
kotara | & 2



SESOCHO HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-22-5
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9th Edition



9 781920 458225

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-22-5

SESOCHO PUO YALAPENG – Kereiti 2 Buka ya!



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phaposi:





Mofumahadi Angie Motshetka.
Letona la Lefapha la
Thuto ya Motheo



Mong. Enver Surty.
Motlatso wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshetka, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa boholokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le boholokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mosebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano	Seriti sa batho	Bophelo
Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.	Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.	Bophelo ke ntho ya boholokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.
Lelapa	Thuto	Mosebetsi
Tiotla mme o hlompho batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.	Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.	Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.
Bolokolohi/tokollo le polokelo	Thepa/leruo	Bodumedi, ditumelo le maikutlo
Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.	Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.	Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.
Boipaballo	Boahi	Tokolloho ya puo
Hlokomele lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikolloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.	Eba Moafrika-borwa ya lokileng eibile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.	O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapolwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe boholoko.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Ninth edition 2019


ISBN 978-1-920458-22-5

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Kereiti

2




ya SESOTHO



Buka ena ke ya:



SESOTHO
Buka
I



Tema I: Re kgutlela sekolong

Kotara ya I: Beke I - 5



1 Ke kgutlela sekolong 2

Hô balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Sebedisa tsela ya ho bona ho lepa seo pale e bua ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Medumo: Dlumannotschi a, e, i, u
Kwetlisa ho ngola tlhaku AA
Ho ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

2 Ke kgutlese sekolong 4

Etsa sethwantsho sa seo o se entseng kamsatsi a phomolo
Hlikiso e ngolweng (Tlatsa ke, o, re, ho phethela dipolelo tsena)
Hlikiso e ngolweng (Ngola ka seo o se entseng matsatsing a phomolo)
Boikgathollo: (Phethela khalendra ka ho tlatsa kamsatsi a siuweng a beke mme o take sethwantsho sa se bontshang seo ba se entsang letsatsi le leng le le leng le beke).

3 Diaparo tsa sekolo 6

Hô balwa ho kopanetsweng (puisano)
Sebedisa tsela ya ho bona holepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Tlhakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: Dlumannotschi a e i o u
Kwetlisa ho ngola tlhaku Bb.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

4 Diaparo tsa sekolo 8

Taka sethwantsho moo o apereing diaparo tsa hao tsa sekolo.
Tlatsa dinthla tsa hao tsabosebiso
Ngola dipolelo ka sethwantsho sa hao .
Boikgathollo: Ngola diaparo tse ditshwantshong

5 Moshanyana e motjha sekolong 10

Hô balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa tsela ya ho bona ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: dlumannotschi a e i o u
Kwetlisa ho ngola tlhaku Cc.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe
Mantswe a bonwang

6 Le amohetswe sekolong 12

Tshwantshisa tsela eo o ka amohelang moshemane kapa ngwanana e motjha sekolong.
Kuthwisiso: Tlatsa dkigheo ho bontsha kuthwisiso.
Ho ngola dipolelo ka motswalla wa hao.
Boikgathollo: (Fumana tsela ya ho ya sekolongmeizing ena)

7 Dipapadi 14

Hô balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: ra, pa, bo, ma
Kwetlisa ho ngola tlhaku DD.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

8 Ke rata dipapadi 16

Taka sethwantsho sa papadi eo o ratang ho e bapala
Ngola dipolelo ka dipapadi tseo odi ratang/o sa di rateng
Ngola dipolelo ka papadi eo o ratang ho e bapala.
Tsebiso ya ditshwantsho ho dipotsa tse kgethwang

9 Mooki o tla sekolong 18

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa bohlokwa ho se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya eek a tjhe)
Medumo: mo, se, hi, ba, k
Kwetlisa ho ngola tlhaku Ee.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

10 Mooki o re ... 20

Ho bopla mantswe ho hlahla ditshwantshong. Qala ka Ke tlamehile...
Ngola dipolelo tse thra ka bophelo bo botle
Ngola dipolelo tse qalang ka Nka... le Nke ke...
Sebedisa maetsi
Boikgathollo: nyalyana mantswe a le m ho ditshwantsho

11 Phepo sekolong 22

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa bohlokwa ho se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: medumo ya th le m
Kwetlisa tlhaku Ff.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

Mantswe a bonwang

12 Vijo tseo re di jang 24

Taka ditshwantsho sa seo o ka se fofoanelang, latswang, amang, bonang le seo o ka se utwang.
Bolella motswalla ka ditshwantsho tsa hao.
Ngola mabitsa o ditshwantsho tsena tsa da.
Ngola dipolelo tsena haope o sebedisa matshwao a nepahetseng a pua (kgutlo, makalo le potso)
Nyalyana mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.
Tshwaya dijao tseo wena le motswalla le di ratang.

13 Mosebetsi wa hae 26

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: hl
Kwetlisa ho ngola tlhaku Gg.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang.

14 Ke etsa mosebetsi wa sekolo hae kamehla 28

Ka bobedi, tshwantshisang.
Taka mola pakeng tsa ditshwantsho tse pedi tse nang le modumo o tshwantshang (mohlahla duma, dula).
Ngola dipolelo ka ho etsa mosebetsi wa hae.
Boikgathollo: Khalarra mme o ngole mabitsa setshwantshong.

15 Vihlahlolo 30

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: ng le kg
Kwetlisa ho ngola tlhaku Hh.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

16 Matsatsi a bohlokwa 32

Bala khalendara
Botsa metswalla hore matsatsi a bona a tswalo a neng (ebe o ngola matsatsi thoko ho mabitsa a bona)
Tlatsa mabitsa a bona kgwedding ya teng khalendareng.
Kwetlisa ho ngola letsatsi la hao la tswalo.

Tema 2: Ba lelapa le metswalle

17 Malapa ka ho fapania 34

Hô balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: bo, le, hampho le ha.
Kwetlisa ho ngola tlhaku li.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

18 Lelapa Leso 36

Taka sethwantsho sa lelapa la heno
Ngola mabitsa o ditshwantsho tsena tsa lelapa la heno.
Ngola ka lelapa la heno.
Boikgathollo (kgetha mpho bakeng sa e mong le e mong wa lelapa.
Bolella hore o tla mang eng).

19 Lenyalong 38

Hô balwa ho kopanetsweng Moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: ng
Kwetlisa ho ngola tlhaku Jj.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

20 Ke ne ke nafefetswe lenyalong 40

Tshwantshisa ka pale Make up a role play about the story.
Ngola dimoromo ho bontsha tatellano ya diketsahalo paleng.
Ngola polelo ka setshwantsho ka seng.
Boikgathollo: (Ho tlhakiso dipotsa tse kgethwang)

21 Metswalle ya ka e ratehang 42

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : hl, th, ng
Kwetlisa ho ngola tlhaku Kk.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang



22 Metswalle ya ka 44

Tshwantshisa o thusa e mong.
Ngola dipolelo ka thusa lapeng le sekolong
Ngola dipolelo ka e mong yo a thusang
Bapala papadi ya medumo ya mantswe

23 Ke hlokomeila diphoofolo 46

Palô e kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonnang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: th, hi, tsh, ts.
Kwetlisa ho ngola tlhaku LI.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang.

24 A re thusaneng 48

Etsa sethwantsho sa phofoolo eo o nahananang hore e ka etsa metswalle wa sebele
Ngola serapa ka pale
Tlatsa medumo I le u dikgeong ho phethela mantswe
Nyalyana ditshwantsho sa bontsha nako ya letsatsi(hosing, motshehare ka posiu)

25 Malapa a hlkewileng 50

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : u le I
Kwetlisa ho ngola tlhaku MM.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

26 Lapeng 52

Taka sethwantsho sa seo o sa rateng ho se etsa lapeng. Bolella metswalle ka setshwantsho sa hao.
Ngola dipolelo tse qalang ka ke rata... le Ha ke rate...
Phethela mantswe o sebedisa mantswe a modumo wa ella, la, u
Taka sethwantsho sa seo o se etsang hosing, motshehare le bosiu

27 Ke a ikwetlisa 54

Hô balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : mo, ts, tsh, le ella
Kwetlisa ho ngola tlhaku NN.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe

Kotara ya I: Beke 6 - 8

lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

28 Boikwetliso le dipapadi 56

Bolella motswalla wa hapapi eo e ratang le eo o sa e rateng
Phethela dipolelo ka (Ke rata kapa Ha ke rate)
Taka sethwantsho sa seo o ratang ho se etsa ka le leng la matsatsi ana
Boikgathollo (Qoqa ka setshwantsho. Bolella metswalle hore hore ke dithro dife tse hole mm eke dife tse haufi)

29 Ke ja hantle 58

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : Phonics: ja, mm, ny
Kwetlisa ho ngola tlhaku Oo.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

30 Podi tshimong 60

Ka bobedi, tshwantshisang pale.
Nomora ditshwantsho hoy a ka tatellano ya pale.
Ngola polelo ka setshwantsho ka seng.
Tadima mebal. Bolella metswalle hore ke mebal efe eo o e fumanang ha o tswnaka mebalena ena.

31 Thusang 62

Ho balwa ho kopanetsweng (moqqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa seholooho he se badilweng
Hlikiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: tl, kg, ts, le tsw
Kwetlisa ho ngola tlhaku HH.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

32 Thusanang 64

Tshwantshisa ha thusa lapeng pale Make up a role play about helping at home
Botsa metswalle e 5 hore ke mebal efe eo ba e ratisisang. Ngola mabitsa a bona le mebal ho phethela tafole.
Ngola pale ka e mong eo o mo thusang
Fumana tsela ya hao ho tlhaka sekolong ho ya lapeng meizing ena



Tema 3: Ho nka leeto

- 33 Taba tse monate** 66
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
 Puo boemong ba mmui
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (fana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: a, e, ee
 Kwtelisa ho ngola ditlhaku Qq.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 34 Re nka leeto** 68
 Qoqa ka leeto leo o ka ratang ho le nka.
 Etsa setshwantsho hodima T-shirt ya ha o bontsha seo o tleng ho se bona
 Mabitsi-bitso o sebedisa ditlhaku tse kgolo
 Ngola dipolelo ka sebisa seo o ratang ho se etela.
 Bapala papadi ya dimpho o sebedisa mang, hobsaneng le lekopanyi hobane.
- 35 Re ya kae?** 70
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (fana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: sh, tj, tl, ph, ts
 Kwtelisa ho ngola ditlhaku Rr
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 36 Ke batla ho bona ...** 72
 Qoqa ka dibaka tseo o ka ratang ho di etela. O batla ho bona eng moo?
 Nomara ditshwantsho ho bontsha tatellano ya diketsahalo paleng. Ebe o bolella motswalle pale eo e o bonang ditshwantshong.
 Ngola dipolelo ka seo o se bonang ditshwantshong.
 Taka ditshwantsho tsa difahileho fensetereng ya bese ebe o khalar bese.
- 37 Beso mahaeng** 74
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (Fan aka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: kg, ti
 Kwtelisa ho ngola tlhaku Hh.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 49 Sefefo** 98
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo le boemo ba mmui)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: tsw, tsh, ll, n, hl
 Kwtelisa hongola tlhaku Xx.
 Ngola dipolelo bukeng ya hao dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 50 Re hae jwale** 100
 Lepa phelesto ya pale.
 Taka setshwantsho ka pale.
 Ngola phelesto ya pale.
 Bapla phelesto ya pale.
 Khalaras ditshwantsho ka pale.
- 51 Sefako** 102
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo le boemo ba mmui)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelon tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: tl, th, tj
 Mongolo: Kopla polelo.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 52 Kamora sefako** 104
 Qoqa ka pale
 Nomara ditshwantsho ho bontsha tatellano ya pale. Jwale bolella motswalle pale.
 Ngola polelo ka setshwantsho ka sang.
 Halosa setshwantsho
- 53 Nkile ka bona lehlwa** 106
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e bua ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (Nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: tj, th, tl, ts, nk
 Mongolo: Kopla polelo.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 38 Ho feta ka hara moru** 76
 A re etseng (taka ditshwantsho tsa seo bana ba se bonang)
 Hlakiso ya ho ngola (ngola dipolelo ka ditshwantsho tsa hao)
 Hlakiso ya ho ngola (kenya lentswe le nepahetseng)
 Boikgathollo (Bontsha mokganni wa bese ho tswa morung meizing)
- 39 Ke kganna toropong** 78
 Ho Bala ho kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: sh, ph, ny
 Kwtelisa ho ngola tlhaku Tt.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 40 Ntja e balehile** 80
 Tshwantshisa ho bontsha hore o utlwisa pale.
 Nomara ditshwantsho tsa pale ka tatellano e nepahetseng
 Ngola polelo ka setshwantsho ka sang
 Bapala papadi ya mantswe ho ikgotsta medumo
- 41 Ke bona diphoofolo tse hlahla, tse hlano tse tummeng** 82
 Palo e kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: sh, tl, hl, ph.
 Kwtelisa ho ngola tlhaku Uu.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 42 Diphoofolo tse ding** 84
 Etsa setshwantsho sa phoofolo eo o rtang ho e bona. Bolella motswalle ka setshwantsho sa hao.
 Ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.
 Taka mola ho qetella dipolelo ho bontsha kuthwisiso ya pale.
 Qetella mantswe o sebedisa tsh, ph, tjh, kg, (Jwale nyalanya lentswe setshwantshong se nepahetseng).
 Tatellano ya nteterwana: Phethela setshwantsho mme o se khalar.
- 43 Re lewatleng** 86
 Ho Bala ho kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: hl le qh

Kotara ya 2: Beke 1 - 5

Kwtelisa ho ngola tlhaku Tt.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

- 44 Re ntse re le lewatleng** 88
 Ho ngola lenane
 Ho ngola phousekarete
 Ho ngola matsatsi a beke ka tatellano.
 Ho busa ka seo o se etsang letsatsi le letsatsi.
 Ho ngola dipolelo ka seo o se etsang letsatsi le letsatsi.
 Kopanya matheba mme o khalar setshwantsho.
- 45 Ke nako ya ho ya hae** 90
 Ho bala ho kopanetsweng (dihlaho)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: II, kg, ts
 Kwtelisa ho ngola tlhaku Ww.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 46 Ke kgutletse ka tlelaseng** 92
 Taka setshwantsho ho supa kuthwisiso ya pale.
 Etsa dipolelo ka ho kopanya dikarolo tse pedi.
 Ngola serapa ka nako eo o ileng wa iktwua o saretswe
 Bapala Papadi ya mantswe ho ikgotsta medumo.
- 47 Re kgutletse ka tlelaseng** 94
 Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo, boemo ba mmui)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka karabo ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: ph, kg, q, ng
 Kwtelisa ho ngola tlhaku Xx.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 48 Re kgutletse sekolong** 96
 Boile ditaba
 Ngola ditaba
 Bopa dipolelo ka ho kopanya dikarolo tse pedi.
 Taka tsela ya bese tatellanong ya pale ho bontsha kuthwisiso.

Tema 4: Tikoloho ya rona

- 49 Sefefo** 98
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo le boemo ba mmui)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: tsw, tsh, ll, n, hl
 Kwtelisa hongola tlhaku Xx.
 Ngola dipolelo bukeng ya hao dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 50 Re hae jwale** 100
 Lepa phelesto ya pale.
 Taka setshwantsho ka pale.
 Ngola phelesto ya pale.
 Bapla phelesto ya pale.
 Khalaras ditshwantsho ka pale.
- 51 Sefako** 102
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo le boemo ba mmui)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelon tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: tl, th, tj
 Mongolo: Kopla polelo.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 52 Kamora sefako** 104
 Qoqa ka pale
 Nomara ditshwantsho ho bontsha tatellano ya pale. Jwale bolella motswalle pale.
 Ngola polelo ka setshwantsho ka sang.
 Halosa setshwantsho
- 53 Nkile ka bona lehlwa** 106
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e bua ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (Nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
 Medumo: tj, th, tl, ts, nk
 Mongolo: Kopla polelo.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 54 Lehlwa le bonolo le lesweu** 108
 Taka setshwantsho se seo o nahangan hore Mosi o se entse ha a ne a bapala lehlweng (kamanyo)
 Kenya ditumannotsi ho qetella mantswe hore a nyalanya le ditshwantsho.
- 55 Dinako tsa seleomo tse nne** 110
 Ho bala ho kopanetsweng (Puisano)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: hw, th, tl, hl, tjh
 Ngola dipolelo bukeng tsa dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang
- 56 Nako eo ke e ratang** 112
 Bolella motswalle wa hao seo o se ratang le seo o sa se rateng ka nako e nngwe le e nngwe ya selemo.
 Ya aka dilaparo tseo e lokelang ho di apara ke e nngwe le e nngwe ya dinako tsa seleomo.
 Ngola dipolelo ka nako eo oe ratang le eo o sa e rateng ya selemo.
 Hlalosa diagram e bontshang hore senqanqane se hola jwang ho tloha ha e le le.
 Khalaras setshwantsho sa senqanqane.
- 57 Maemo a lehodimo kajeno?** 114
 Bala tjhate ya boemo ka lehodimo mme o bolele hore e tla ba boemo bo jwang letsatsi ka leng
 Araba dipotsa tsa kuthwisiso ka tjhate ya boemo ka lehodimo.
- 58 Kareté ya tsa bolepi** 116
 Ngola boemo be ba beke fatshhe
 Tatellano ya nteterwana
 Mabitsi-bitso Proper nouns
- 59 Ke nako mang?** 118
 Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho tsa se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: ts, hl, ll
 Mongolo: Kopla polelo.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

Kotara ya 2: Beke 6 - 8


- 60 Re bua ka nako** 120
 Ho bala tshupanako
 Tlatsa nako difahilehong tsa tshupa nako
 Boikgathollo: (seha tshupanako ho hlaham kamora buka mme o mamarisetse manaka ho yona. Bontsha metswalla nako tse fapaneng)
- 61 Ha re bueng ka nako hape** 122
 Ho bala ho kopanetsweng (Moqoqo)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonya dinthla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (Nehelana ka karabo ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: ts, hw, tl, ng, hl
 Mongolo: Kopla polelo.
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 62 Nako ya ho ...?** 124
 Nyalanya dinako tse gitshupanakong tse
 Ngola nako, jwale taka manaka hodima ditshupanako ho bontsha dinako tse nepahetseng
 Peiso ya mantswe ho ikwtelisa medumo
- 63 Ke apara ho latela boemo ba lehodimo** 126
 Ho bala ho kopanetsweng (Lesedinyana)
 Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
 Thonyadithnla tsa sehlolloho ho se badilweng
 Hlakiso ya kuthwisiso (Nehelana ka karabo ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
 Medumo: kg, ll, ny, ph
 Mongolo: Kopla polelo
 Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.
 Mantswe a bonwang

- 64 Koranta ya ka** 128
 Bu aka ditaba tsaa hao
 Ngola ditaba tsaa hao
 Seha popo ya pampiri mme o e apeze



1 Re kgutlela sekolong



Ha re baleng

Re ya le amohela

KEREITING YA BOBEDI

Re kgutletse sekolong, ka mora nako
e telele ya phomolo.

Dumela Molemo.

Dumela Amo.

Dumela Ati le wena Jabu.

Le ne le etsang ka nako ya phomolo?



Ke ne ke tjhaketse nkongo.

Amo



Sam

Ke ne ke ile lewatleng.

Ati



Ke ne ke le hae.

Woof
woof!

Lolo

Jabu



Ke ne ke tjaketse malome.
Ke ne ke bapala le bomotswala.




Ha re ngoleng

Bala dipolelo tseña mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Dikolo di butswe.

Amo o ne a ile lewatleng.

Ati o ne a tjaketse nkongo.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

dumela	lewatleng	butswe	malome
dumedisa	lehaeng	bula	maobane
dula	sekolong	buka	mane



Mantswe a
tlwaelehileng

dumela
nako
bula



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tseña.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



A A

a a

2 Ke kgutletse sekolong



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o neng o se etsa ka nako ya phomolo.




Ha re ngoleng

Kgetha le leng la mantswe ho qetela polelo.



lewatleng	Ke ne ke ile _____ ka nako ya phomolo.
phomolo	Ke ne ke bapala le bomotswala ka nako ya _____ .
buka	Ke bala _____ ya Sesotho.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o se entseng ka nako ya phomolo.
Sebedisa a mang a mantswe ana ho o thusa

hae

lewatleng

phomola

dumela

tjhaka

nkgono



Boikgathollo

Ngola matsatsi a beke a siuweng. Etsa
setshwantsho ka seo o tla beng o se etsa ka
mehla, jwale ka ha le kgutletse sekolong.
Jwale bolella motswalle wa hao: Morero wa
beko

Ka Mantaha ke tla ...

Ka Sontaha ke tla ...



Mantaha




Labobedi





Labohlano





Sontaha

3 Diaparo tsa sekolo



Ha re baleng

Titjhere



Re apara diaparo tsa sekolo.
Na diaparo tsa hao tsa sekolo di sa o
lekanā?



Sam

Diaparo tsa ka di nnyane. Ke tlamehile ho
apara diaparo tsa sekolo tsa moholwane wa ka.



Bongi

Ke na le diaparo tse ntjha tsa sekolo.
Di kgolo haholo. Mme o re diaparo tsa
sekolo di tlamehile ho ntekana ho fihlela
ke fihla kereiting ya bohlano.

Letsatsi:




Le nna diaparo tsa ka ha di ntekane.

Ati



Jabu

Ha ke so be le diaparo tsa sekolo.
Ntate o tla nthekaza diaparo tsa sekolo
mafelong a kgwedi.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Diaparo tsa Molemo di nnyane haholo


Amo o na le diaparo tse ntjha tsa sekolo.

Mosi o tla fumana diaparo tse ntjha mafelong a kgwedi.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa
mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya
dihlkiso.



Mantswe a
tlwaelehileng
apara
kgwedi
lekana

di	fihla	tlamehile	kgwedi	lekana
diaparo	sehlopha	tloha	kgolo	ntekana
dikolo	bohlano	tlola	kgomo	lekane



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



B B


b b

Diaparo tsa sekolo



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa hao o apere diaparo tsa sekolo.



Ha re ngoleng

Phethela karete ena ebe o taka setshwantsho sa hao.



Lebitso la ka ke _____.

Ke sehlopheng sa _____.

Ke dilemo di _____.

Sekolo sa ka ke _____.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka diaparo tsa sekolo.
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

thae

borikgwe

baki

dikausu

dietq

mose

hempe

kepisi



Boikgathollo


Bontsha mabitso a diaparo
tsena.




thae	



Moshanyana e motjha sekolong



Ha re baleng



Molemo

Ke nna Molemo. Ke motjha sekolong sena.
Ke tswa sekolong se seng. Ho bodutu mona.

"E ka re nkabe ke na le bakgotsi."
Ho rialo Molemo.



Lolo



Ati

Ati le Lolo ba bona Molemo a eme a le
mong. Ba ya ho yena.

"Dumela Molemo, o batla ho bapala le
rona na?" ho bolela Ati.




Ati

"O ka bapala le rona."
Ho bolela Amo.



Molemo

Molemo o thabile hobane o fumane
metswalle.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tseña mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao
lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Molemo o motjha sekolong.

Ati le Amo ba bua le yena.

Molemo o thabile jwale.



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa
mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya
dihlkiso.



Mantswe a
tlwaelehileng

bapala	batla	yena	ba k gotsi
papadi	tlama	yane	ba k gothu

ho
ka
bona



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola ditlhaku tseña.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



C C

C C

6 Le amohetswe sekolong



Ha re etseng

Ka dihlotswana, etsang tshwantshiso ya ka moo le tla
amohela moshanyana kapa ngwanana e motjha.



Ha re bueng

Botsa metswalle e 5 hore ke buka efe eo b aka
ratang ho e bala ebe o tlotsa sedikadikwe se thoko
ho buka.



Ke buka efe eo metswalle e e ratileng ka ho feta?



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka ho fihla ha hao sekolong o sa tsebe motho.
Sebedisa a mang a mantswe ana ho ngola dipolelo.

ke mong

bodutu


ha ke

tsebe

motho

bapala

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana makharetjhing a mantswe a nepahetseng.

budutu

kopa

nyamela

ente

otla

empa

fiela

poso

matla

katse


jwang

sesene

pitsi

mollo

letsatsi





--	--	--	--	--



Boikgathollo

Thusa moshanyana e motjha ho fumana tsela ya ho ya sekolong.
Bolella motswalle wa hao dibaka tseo a tla fetang ho tsona.





Ha re baleng

Ati



Ke rata ho
matha ke tlola.



Bongi

Ke rata ho bapala
bolekemaipatile. Ke papadi
ya ho ipata. Ke rata ho
fetoha le ho bapalla ntlong
e sefateng. E hodimo
sefateng. Ke se we.

Molemo



Re rata ho
bapala bolo.

Jabu



Ke rata ho
bapala kgati.

Letsatsi:



Ke rata ho matha ke tlola.

Mosi



Lebo

Lebo o rata ho bapala, empa ha a tsebe ho tsamaya. O bapala le ntja. Kaofela re rata ho bua le yena.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Mosi o rata ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.

Titjhere o re kgothaletsa ho bala ha re le hae.

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

rata	papadi	bolo	matha
ratana	paka	boka	mathisa
ratile	pata	bolong	matheka



Mantswe a tlwaelehileng
rata
bapala
matha



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



D D


d d

8 Ke rata dipapadi



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa dipapadi kapa papadi eo o ratang ho e bapala.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena. Kgetha mantswe a nepahetseng lenaneng le hlahlamang.

netebolo

ho tlola

ho matha

ho ya sekolong


Ke rata

Ha ke rate

Ke rata

Ha ke rate

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka dipapadi tseo o di ratang kapa papadi eo o ratang ho e bapala. Sebedisa a mang a mantswe ana ho o thusa.

matha

bapala

rata

papadi

holo


natefela



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le nepahetseng.

- 
- A bolo ya maota
B diketo
C morabaraba
D bolo

- 
- A bolo
B ho sesa
C diketo
D netebolo


- 
- A bolekemaipatile
B rakibi
C diketo
D morabaraba

- 
- A bolo
B diketo
C morabaraba
D lebelo

- 
- A ho sesa
B diketo
C kgati
D bolo

- 
- A kgati
B diketo
C morabaraba
D tenese

9 Mooki o tla sekolong



Ha re baleng



Mooki o tlile sekolong ho hlahloba mahlo a rona tsatsing lena.

Amo o hloka diborele hobane ha a bone hantle. O tlamehile ho dula moleng o ka pele tlelaseng.





Ati

Mooki o kopa hore re bale karete e leboteng.

Thabo ke sefofu. Re mo thusa ho tsamaya.

O na le buka ya mongolo wa boreili hore a tsebe ho bala mantswe ka menwana.



Ha re ngoleng

Bala pale. Jwale etsetsa tlhaku e pela karabo e nepahetseng sedikadikwe.

Mooki o tliske ho hlahloba:	
A	matsoho
B	mahlo
C	maoto
D	ditsebe

Ke mang a hlokang diborele?	
A	Mary
B	Jabu
C	Susan
D	Amo

Ke mang ya tlileng sekolong sa heso?	
A	Naaka
B	Rasetimamollo
C	Mooki
D	Mokganni wa ambulanse

Lebitso le letla la pale ke lefe?	
A	Amo o fimana diborele
B	Ngaka e tla sekolong
C	Re hlohlajwa mahlo
D	Ana o a utlwaa?



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

mooki	sekolo	hlahloba	bala	kopa
mosuwe	sefofu	hano	bana	karete



Mantswe a tlwaelehileng

tsatsi
tiile
bala



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



E E

e e



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao hore mooki o re a etse jwang.



Hlatswa matsoho.




Hlatswa meno.



Ja ditholwana le meroho.



Robala ka nako.



Ha re ngoleng


Ngola dipolelo tse tharo ka seo mooki a reng o se etse.

Ke tlamehile

Ke tlamehile

Ke tlamehile

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena.

pheha

bina

kganna

roka

penta


tantsha

Ha ke tsebe ho

Ke tseba ho


Ha ke tsebe ho

Ke tseba ho



Boikgathollo

Bapisa mantswe ana le ditshwantsho tse nepahetseng.




sehlaha

buka

letata

mokoko

11 Phepo sekolong



Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa o.




Ati

Re thabile.

Re thabetse dijo tse monate.

Mme o pheha dijo tse monate. Mme o pheha diahammele. Lolo le yena o batla dijonyana.




Ke rata ho ja dihwete.
 Di thusa mahlo a ka.
 Meroho e thibela mafu.
 Mosi o a kula. Ha a batle ho ja.
 Na o rata meroho?

Sam



Nomsa



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao
 lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Sam o a kula.

Dihwete di thusa mahlo.

Meroho ha e thuse mahlo.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa
 mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a
tlwaelehileng

haba	monate	dijo	rata	kula
thabile	mosa	sejo	lerato	mokudi
thibela	mose	mejo	serati	kulelwa

fepa
monate
dijo



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
 Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
 mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



F F

f f

Dijo tseo re di jang



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa ntho eo o ka e:

nkgelang

latswang

bonang

utlwang

amang



Ha re ngoleng

Tlatsa lentswe le nepahetseng setshwantshong se seng le se seng.

lebese

borotho

dinawa

mahe

tlhapi

apole

tjhese

nama


kuku

papa




tjhese

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena o sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.



jabu o rata tjhese

Jabu o rata tjhese



bongi o ja nama beke e nngwe le e nngwe



na o rata dinawa

atjhe ke dihile mahe




Boikgathollo

Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.
Tshwaya dijo tseo wena le motswalle wa hoa le di ratang.



	papa	khabetjhe	kuku	dipompong	moroho
Ke rata					
Motswalle waka o rata					



Ha re baleng




Ke nna Mosi ha ke rate ho etsa
mosebetsi wa sekolo hae.

Ha ke rate ho dula hae.
Ke rata ho tjhakela bakgotsi ba ka.
Ke rata ho bapala le bona.

Titjhere o re kgothaletsa ho
bala ha re le hae.


Mosi



Ho bohlokwa ho etsa mosebetsi wa sekolo ka nako.

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.

Ke rata ho balla mme dipale tseo re di entseng sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Mosi o rata ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.

Titjhere o re kgothaletsa ho bala ha re le hae.

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.



Tlotlontsws

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

hlahloba	tlameha	tjhakela	dula	kgothaletsa
bohlokwa	kgutla	titjhere	duma	bakgotsi
sehlopha	tlama	tjheka	disa	lekgowa

dula

rata

mosebetsi



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



G G

g g



Ka bobedi, etsang tshwantshiso ya Mosi a hana ho etsa mosebetsi wa sekolo hae. E mong wa lona e be titjhere.
Bolella Mosi bohlokwa ba ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.





Nomora ditshwantsho tsena ka tatellano e nepahetseng.
Jwale qoqela motswalle pale.



1

2


3



1

2

3



1

(2)

(3)



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana lelokong le nepahetseng la medumo.

tshela

utswa

betla

phela

thuba

1

fuputsa

1

bind

1


bug

bad

ruta

tshellg

ela





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa o, le hl.



Kajeno ke 20 Hlakubele.
Re ngola hlahlolo.
Ati le Amo ha ba tla sekolong.
Ke tseba ho bala le ho ngola
hobane ke etsa mosebetsi wa
hae kamehla.



Molemo

Titjhere o babatsa mosebetsi wa ka o makgethe.

Ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo hae, ke nto bapala.

Ke sebetsa hantle haholo sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tseña mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Re ngola hlahlolo kajeno.

Titjhere o babatsa mosebetsi wa ka o makgethe.

Re ngola hlahlolo ka la 5 Hlakubele.



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a
tlwaelehileng

ngola
dutse
mang

ngola	dihhlahlolo	makgethe	tlo	sekolong
lengolo	hlakubele	kgomo	tlang	hobaneng
mongodi	bohlokwa	kgopo	ntlo	mang



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola ditlhaku tseña.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



H H

h h



Ha re etseng

Alemanaka


Bua le metswalle ya hao ka matsatsi a bona a tswalo.
Ngola mabitso a bona ho latela matsatsi a bona a tswalo alemanakeng.



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a tswalo a metswalle ya hao e mene.
Etsa sedikwadikwe alemanakeng.

Lebitso la motswalle	Letsatsi la tswalo
Molemo	I5 Lwetse




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola letsatsi la hao la tswalo.

Letsatsi


Kgwedi

★ Alemanaka ya letsatsi la tswalo ★





Ha re baleng



Bona lelapa la ntate Bosiu.

Lelapa la ha bo Jabu le leholo.

Jabu o dula le nkgono,
moholwane le dikgaitsemi.

Bana ba bang ha ba na
batswadi. Re hloka ho ba thusa.

Letsatsi:



Lolo

Lapeng la boAti ho na le banana ba babedi feela.

Amo ha a na ntate le mme.

Re hloka ho mo thusa haholo.

Batho ba bang ba na le dikatse kapa dihlapi
kapa nako tse ding le dinku e le diphoofolo tsa
setswallé.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao
lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Habo Ati ho na le banana ba babedi feela.

Amo ha a na ntate le mme.

Malapeng ohle ho na le bana.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

Mantswe a
tlwaelehileng

bona	lelapeng	haeno	bana
bosiu	lelapa	haholo	ba
bonolo	lapa	habo	bapala



ha
le
hona



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



I I

i i

Lelapa Leso



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa lelapa leno.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana lelokong le nepahetseng la medumo.

bola

bina

bopa

botsa

buile

rua

fepa


fahla

tlamoha


qoqa

reta

tsamayang



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka lelapa leno.
Sebedisa mantswe a ka tlase ho o thusa.

lerato

lelapa

moholwane

kgaitse

moholo

monyane




Boikgathollo

Nahana hore o ka fa ba lapa leno dimpho dife.
Tshwaya mpho eo o seng o fane ka yona lenaneng.
Sebedisa dimpho kaofela.

E re:

Ke tla fa mme mose o motjha hobane o
rata mese e metle.





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **ng**.

Malome Molemo o nyetse mmangwane Boitumelo
ka Moqebelo.

Monyadi o ne a le motle. A apere hantle.
Ho ne ho na le batho ba bangata lenyalong.

Baetsana ba mmangwane Boitumelo ba bina ha
monate.



Bongi

Ka nako ya dijo, Bongi o ile a mathela dipitseng.
O ne a batla ho bona se ka dipitseng.

Letsatsi:



Bongi e bile sethoto.
O ne a matha ka mora Lolo.
A wa, a utlwa bohloko letsohong.
A tlameha ho ya tleleniking.
Ngaka ya re: o entse eng?



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona
ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Bongi o lemetse letsoho.

Malome Molemo o ile a nyala.

Bongi o ile tleleniking.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

eng	neng	hobaneng	dipitseng	mang
jwang	bongata	mmangwane	tleleniking	letsohong

Mantswe a
tlwaelehileng

ho
ne
ka



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



J J

j j

Ke ne ke natefetswe lenyalong




Ha re etseng




Etsa tshwantshiso ka se etsahetseng ka Bongi lenyalong.
Sebedisa dibapadi tse latelang:

- Bongi
- Lolo
- Mme
- Ngaka



Ha re ngoleng

Ngola dinomoro ditshwantshong tse latelang ka ho hlahlamana, 1-4.
Bolella motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong tsena.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng se ka leqepheng le letshehadi.
Sebedisa mantswe a latelang ho o thusa.

tleliniki

sefate

mokotlana


ngwanana

ntja

ntja

ho wa

Handwriting practice area with five horizontal lines for each word.



Boikgathollo

Fumana mme o etse sedikadikwe karabong e nepahetseng.



A	kwatile
B	thabile
C	halefile

A	mobe
B	halefile
C	motle

A	tsofetse
B	motjha
C	o dutse

A	pula
B	letsatsi
C	hatsetse



Re hloka metswalle e lokileng.

Na o na le motswalle? Ke mang?

Ati le Amo ba bapala ba le
babedi.

Ba rata ho bapala diketo, ho
ngola le ho raha bolo.

Letsatsi:



Mme wa Bongi o a kula. O kulela lapeng.

Bongi o thusa mme wa hae ka ho kga metsi, ho kgetha koro le ho pheha.

Phuthi le Hlompho ba rata ho thusa Bongi.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓

Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Ati le Amo ke metswalle.

Ati le Amo ba rata ho bapala diketo.

Mme wa Bongi o a kula.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

rata
raha
kula

hloka	bapala	phuthi	ngola	rata
hlompha	babedi	thusa	mang	raha



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



K K


k k

**Ha re etseng**

Sehlopheng sa lona, etsang setshwantsho ka motswalle ya hlokang thuso ya lona.



Bolela hore bothata ba hae ke bof e, hore o tla mo thusa jwang.

**Ha re ngoleng**

Ngola seo o ka se etsang ho thusa hae le sekolong.

**1**

Kamoo nka thusang kateng sekolong

Handwriting practice lines for sentence 1.

2

Kamoo nka thusang kateng hae

Handwriting practice lines for sentence 2.

**Ho thusa****3**

Kamoo nka thusang metswalle

Handwriting practice lines for sentence 3.

4

Ke mang ya nthusang?

Handwriting practice lines for sentence 4.



Boikgathollo



Ke mang ya tla fihla habo Ati pele? Nka sente o e bidikise. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi, ha ho hlaha ka botshehading, tsamaya ha nngwe ho ya habo Ati. Ya tla fihla pele habo Ati, ke mohlodi. Ha o fihla lentsweng, le bale.



23

Re hlokomela diphoofolo

Kotara ya 1 – Beke 6



Ha re baleng



Lolo ke ntja e thibaneng ditsebe,
e rata ho matha ka mora katse.

Maobane katse e balehetse
hodima sefate, ntja e ile ya
hloleha ho e fumana.

Katse e ne e tshaba ho theoha
sefateng.

Letsatsi:



Ke ile ka palama lere ho lata katse.
Mosi o ile a nthusa.
Re ile ra neha katse dijo.
Ka mora moo ya robala.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Katse e mathisitse ntja.

Katse e palame sefate.

Ati o theotse katse sefateng.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

matha	balehetse	hloleha	tshaba	nthusa
thaba	katse	hloompha	tshasa	thusa
ratha	hlokometse	hlopheha	tshosa	thunya


Mantswe a tlwaelehileng

ha
ba
re



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



L L

I I



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo eo o nahananang hore e ka o tswela molemo.
Ngola dipolelo tse tharo ka lebaka leo o ratang phoofolo eo ka lona.





Ha re ngoleng

Tlatsa maemedi a nepahetseng.

O


O

E

Ba

Re

Ke



O ile hae ka bese.



tsamaile ho ya sekolong.



kolobile puleng.



bohotse.




metswalle e meholo.



emetse bese.


Letsatsi:



Ha re ngoleng


Tlatsa dikgeo ho qetela mantswe a na.
Sebedisa medumo e latelang.

pi fa uk k ru




Boikgathollo

Bapisa ditshwantsho tse latelang ho bontsha hore ke hoseng, motsheare le bosiu.



hoseng
motsheare
bosiu





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **hl**, le **es**.



Re rata ho hlwekisa malapa a bo rona.

Ke a fiela, mme o hlatswa dijana.

Ntate o hlakola lerole.

Kgaitsei o pheha meroho.

Lesea leso le a seba.

Letsatsi:



Ha ho hlwekile ke a bapala, ebe ke
bala buka ho fihlela ke robala.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Mme o rata ho hlatswa difensetere.

Ntate o rata ho hlakola lerole.

Ke bala buka ha ntlo e hlwekile.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

Mantswe a
tlwaelehileng

ho
rona
mme

hlatswa	lesea	ntate	hlweka	thusa
hlwekisa	leso	ntatemoholo	hlwekisa	thuso
hlokomela	leno	nta	hlwela	thula



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



M M

m m



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o sa rateng ho se etsa lapeng la heno.




Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o sa rateng ho se etsa.

Ha ke rate ho

Ke rata ho

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka ditlhaku tse latelang qetellong ya mantswe.
Bapisa mantswe ana le setshwantsho se nepahetseng.

ella la la u

hlw_ _ _	fie_ _ _	nk_ _	roba_ _ _



Boikgathollo

Etsa setshwantsho ka
seo o se etsang hoseng,
motsheare le bosiu.



Hoseng



Motshehare




Bosiu

27 Re a ikwetlisa

Kotara ya 1 – Beke 7



Ha re baleng



Titjhere ya ka e re ho bohlokwa
ho bapala dipapadi.

Letsatsing lena ke mokete o
moholo.

Ke mokete wa mabelo.

Ke rata ho bapala netebolo.

Dikolo tse ngata di kenetse
tlhodisano ya mabelo.


Letsatsi:

Mosi o bapala netebolo ka Mantaha le Labone.

Bongi a ka lahlela bolo hole.

Ha a le hole re mo opela mohafi.

Ka tsatsi le leng bolo ya thuba fensetere ya sekolo.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tseña mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Dipapadi di bohlokwa ho rona.

Mosi o bapala bolo ka Mantaha le Labone.

Bongi o thubile fensetere.





Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

letsatsi	mokete	tswella	tshepa
tsola	moholo	shebella	tshepo
tsamaya	mose	buella	tsheha

Mantswe a
tlwaelehileng

haholo
wa
lena



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tseña.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



N N

n n


Boik wetliso le dipapadi



Ha re etseng

Nahana ka dipapadi tseo o di ratang.

Qoqela motswalle wa hao ka dipapadi tseo o di ratang le tseo o sa di rateng.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka dipapadi tseo o di ratang le tseo o sa di rateng.

Ke rata

Ha ke rate




Ke _____ bolo.



Ha _____ netebolo.

Ke _____ ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a beke ka ho hlahlamana, o qale ka Sontaha.


Etsa setshwantsho ka seo o ratang ho se etsa ka le leng la matsatsi.

Mantaha	
Sontaha	
Laboraro	
Labobedi	
Labohlano	
Moqebelo	
Labone	

Letsatsi:



Tadima setshwantsho sena. Bua ka seo se bonang.
Qoqela motswalle wa hao ka dintho tse haufi le tse hole.



Ha re ngoleng Ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.

29 Re ja hantle

Kotara ya 1 – Beke 8



Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **oh**, le **al**.



Ke rata ho ja meroho e tswang tshimong
yeso. Meroho e thibela mafu.

Re jala dinawa le dierekisi.


Re jala hape ditapole le ditamati.

Ke ntsha lehola beke e nngwe le e nngwe.
Ke nosetsa dijalo ha pula e sa ne.

Letsatsi:

Ka tsatsi le leng podi e ile ya ja dijalo
tsohle tshimong.

Ka e lelekisa ya baleha.



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena.

O lema eng tshimong?

O nesetsa neng dijalo?

Ke eng e ileng ya ja dijalo?



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

jara	mmele	nyorilwe	nwa
ja	mmino	lenyora	monwang
dijalo	mme	lenyalo	nwele



Mantswe a
tlwaelehileng

moroho
mafу
lona



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



O O

o o




Ha re etseng

Ka bobedi, etsang tshwantshiso ka podi e jang tshimong.
Ke mang eo e tla ba podi?



Ha re ngoleng

Shebang ditshwantsho tsena le motswalle wa hao. Di beheng ka ho hlahlamana.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o se bonang setshwantshong.
Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

podí

meroho

jele

heke

lelekisa

Letsatsi:



Sheba mebala ena.

Qoqela motswalle wa hao hore ha o kopanya mebala e
fapaneng o fumana mmala o fe.



Ho kopanya mebala



Mebala ya motheo:

kgubedu

tshehla

bolou

E re:

Ha ke kopanya mmala o mokgubedu le o
mosehla ke fumana _____.



kgubedu

+

tshehla

=

mmala wa lamunu

bolou

+

tshehla

=

tala

kgubedu

+

bolou

=

perese



Ha re baleng



Nkgono wa ka o se a hodile.

Ke mo thusa ho tsamaya.

Nkgono o ikokotlela ka lere la tshepe.

O tsamaya butle haholo.

Letsatsi:



Lapeng re ya ratana.
Re rata ho thusana.
Re thusa mang kapa mang.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tseña mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Nkgono wa ka o motjha.

Thabo o na le batswadi.

Lapeng leso ha re thusane.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

ikokotlela	nkgono	tsamaya	batswadi
butle	nkgopola	letsatsi	motswadi
sepetlele	kgopololo	letsopa	motswalle

Mantswe a
tlwaelehileng

ka
rata
dula



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tseña.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



P P

p p

32 Ke rata ho thusa



Ha re etseng

Amo ha a rate ho thusa lapeng. Etsa tshwantshiso o bolella Amo hobaneng a tshwanela ho thusa.



Ha re ngoleng

Fumana hore na ke bo mang ba ratang mebala efe.

Botsa bana ba bahlano seholopheng sa lona hore ba rata mebala efe haholo.

Lebitso	Mebala eo ke e ratang haholo



Ha re ngoleng

Fetolela dipolelo tsena ho tswa ho lekgathe lejwale ho ya ho lekgathe lefetile.

Ke a thusa lapeng.



Maobane _____.



Molemo le Amo ba theoha bese.

Maobane ba _____.

Re bapala pakeng.

Maobane re _____.


Letsatsi:




Boikgathollo

Ngola mantswe ana mabokoseng a modumo a nepahetseng.

bitsa phela bua thuba jala tlatsa nyala phehella
tsuba qeta ata rera file ngala
pheha tsebe lla
ela
roma





Ha re baleng

Tsatsing lena titjhere o re qoqetse taba tse monate.

O re bolelletse hore re nka leeto la sekolo ka bese. Re tsamaya beke kaofela.

Bongi



Re ne re thabile haholo.


"Ke batla ho ya lewatle," ho bolela Bongi.

Sam



"Ke tshaba metsi a lewatle," ho bolela Amo.
"Lewatle le na le maqhubu," ho bolela Molemo.

Letsatsi:



Jabu

"Ke batla ho bona diphoofolo tse hlahla," ho bolela Thabo.



Ati

Re ne re thabile hakakaang.

Ho ne ho le monate haholo.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bongi o ne a batla ho ya kae?

O ne a batla ho ya

Thabo o ne a batla ho bona eng?

O ne a batla ho bona

Bana ba nka leeto nako e kae?

Ba nka leeto la



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

bala	sefate	titjhere	leeto
bana	sebakeng	thabile	seeta
batla	monate	metsi	seella



Mantswe a tlwaelehileng

re
ya
le



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Q Q

q q


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao hore na o batla ho ya kae le hore o batla ho bona eng.
Etsa setshwantsho hodima seaparo ho bontsha hore o tla bona eng.



Ha re ngoleng

Ngola lebitso
la hao.

Ngola mabitso ana o qala ka tlhaku tse kgolo.

ati	amo	molemo	mosi	thabo

Ngola mabitso a metswalle ya hao e mene.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi o re bolelle hore Bongi le Thabo ba batla ho ya kae.

Handwriting practice lines for the sentence: Ngola polelo tse pedi o re bolelle hore Bongi le Thabo ba batla ho ya kae.




Boikgathollo

Fana ka dimpho, kwala mahlo, o behe menwana ya hao hodima dimpho tsena.
Bolela hore o tla fa mang dimpho tsena. Hobaneng o nahana hore mpho ena e
bohlokwa ho motho eo o mo fang yona. Kgetha mpho ya hao, ya titjhere le ya
e mong le e mong wa metswalle ya hao. Ya tla fana ka dimpho kaofela pele,
ke mohlodi.

E re:

Ke tla fa titjhere sekgele hobane o dula
letsatsing tsatsi le leng le le leng.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng



Re ya kae?

Re ilo bona diphoofolo tse hlaha.

Re tlo ya lewatleng.

Re tsamaya ka bese ya sekolo.

Re shebile mmapa ho bona sebaka sena.

Letsatsi:



Jabu

"Ke batla ho tjheka mokoti o tebileng lebopong la lewatle," ho rialo Jabu .



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

"Ke batla ho bona lerusua," ho bua Ati.



Ati

"Ke batla ho bona tau e tshehadi," ho bua Bongi.



Bongi

Ati o batla ho bona eng?

Ati o batla ho bona

Bongi o batla ho bona eng?

Bongi o batla ho bona

Thabo o batla ho etsang?

Thabo o batla ho



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

sheba	tjheka	batla	phoofolo	tsamaya
shebile	tjhesa	lewatle	pheha	tsela
leshome	tjheha	tloha	phela	letsatsi

Mantswe a tlwaelehileng



o
ke
ho



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



R R

r r



Jabu






Bongi



Mosi



Ati



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka seo o se bonang setshwantshong.
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

palame

mofao

mekotla

robetse



bana

Handwriting practice area with four horizontal lines for each word.




Ha re ngoleng

Ngola dinomoro ka ho latellana ditshwantshong tsa I – 3. Bontsha tatelano
e nepahetseng. Boella motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong.



37 Bese mahaeng



Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **kg**, le **ng**.

Ka Mantaha.

Re tsamaya ka bese.

Bese e tsamaya morung. Re bona matlo a mannyane a pentilweng ka mmala o mosweu le o motala.



Ho lefifi morung ona.

Difate tsa teng di teteane hape di kgolo.

Lolo, e bohola dikgomo le dintja tseo e di bonang.

Letsatsi:



Mosi o tshwere ntja ka beseng.
Ntja e bohola kgomo e haufi le moru.



Ntja e batla ho tlola.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba feta kae ka bese?

Bana ba feta haufi le

Hobaneng ntja e bohola?

Ntja e bohola

Ke eng tse teteaneng morung?

di teteane.

Ho na le eng ka mora moru?

Ho na le ka mora moru.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

Mantswe a
tlwaelihileng

tsamaya	kgolo	matlo	tshwere	morung
tsela	kgomo	tlola	tshwene	sefateng



ka
le
re



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

S S


S S

Ho feta ka hara moru



Boikgathollo

Etsa ditshwantsho tsa
difahleho ka fensetereng ya
bese. Kgabisa bese ya hao.



Ha re ngoleng

Ngola pale ka seo o se bonang setshwantshong.



Ha re ngoleng

Etsetsa mantswe a nepahetseng sedikadikwe.

Sekepe	se	di	tebile.
Batho	o	ba	bangata.
Dijo	e	di	monate.
Sekolo	se	di	kene.
Mme	ba	o	fihlile.

Re sebedisa makopanyi
a tsamaelanang le
senlongwapele sa
lebitso.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa lentswe le nepahetseng dipolelong.

tlola

ka

feta



Ntja e batla ho _____ ka beseng.


Bana ba tsamaya _____ bese.


Bese e _____ pela moru.



Boikgathollo

Bontsha mokganni wa bese tsela ya ho tswa ka morung.





Ha re baleng

Bese e ya Gauteng.

Re bona makoloi a mangata le mosi o motsho.


Re bona batho ba theosa ba nyolosa le seterata.

Ntja e tlolela ka ntle ho bese. E batla ho tshwara katse e nang le mebala e fapaneng.


E batla ho bapala le ntjanyana tse ka ntle ho bese.

Molemo o bitsa ntja.

Ntja e a baleha.



Letsatsi:



Re ka kgutlisa ntja jwang?

"Ntja, kgutla!" ho bitsa
Molemo.



Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba bone eng Gauteng?

Bana ba bone

Hobaneng ntja e balehile ka beseng?

Hobane e ne e batla ho bapala le

Ke mang ya bitsitseng ntja hore e kgutle?



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

tlola	motsho	sephethephethe	nyolosa
tloha	botsho	pheha	ntjanyana
tlosa	tshoha	phetha	lenyora

Mantswe a
tlwaelehileng

ho

o

a



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



T T

t t

Ntja e balehile





Ha re etsenq

Etsa setshwantsho sa ntja e baleha beseng.
Bontsha ka moo molemo a bitsang ntja ka teng.



Ha re ngoleng

Nomora ditshwantsho tsena ka tatellano e nepahetseng.




Ha re nqolenq

Ngola pale ka seo o se bonang setshwantshong.




Boikgathollo

Ke mang ya tla fihla beseng pele? Bidikisa sente. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi. Ha ho hlaha botshehadi ba sente tsamaya ha nngwe ho ya beseng. Ya tla fihlang pele beseng, ke mohlodi. Ha o wela lentsweng le bale.



41 Re bona diphoofolo tse hlaha, tse hlano tse tummeng



Ha re baleng

Re sebakeng sa diphoofolo tse hlaha sa Kruger.

Re bona tlou le tshukudu, ke batla ho bona noha.

Bana ba shebile ka ntle ho fensetere.
Ba batla ho bona diphoofolo tse hlaha.

Molemo o bona tau e shebile tshukudu.



Letsatsi:



"Joo! Bona. Ke tau.
E batla ho ja tshukudu,"
ho bolela Jabu.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba batla ho bona diphoofolo serapeng sa diphoofolo tse
hlaha sa Kruger?

Bana ba tla bona

Tau e batla ho ja phoofolo efe?

Tau e batla ho ja

Ke mang ya boneng tau pele?

o bone tau pele.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

sheba	kantle	hlaha	diphoofolo
shebile	tlou	hlola	phoka
moshemane	tloha	hloka	phofo

Mantswe a
tlwaelehileng



ke
ka
ho



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



u u

u u

Diphoofto tse ding



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo eo o ratang ho e bona.



Ha re ngoleng

Etsa polelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo. Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le le letona mme o etse mola polelong tse dumellanang.

Tau ke phoofolo

Molemo o bona tau

Bana ba palame



e shebile tshukudu.

bese.

e hlaha.


Letsatsi:



Ha re ngoleng


Tlatsa dikgeo ka ditlhaku tse latelang.
Bapisa mantswe le setshwantsho se nepahetseng.


tsh ph tjh kg



Boikgathollo

Ke phoofolo efe ena?
Qetella setshwantsho sena ebe o a se kgabisa.





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **ng** le tl.

Re se re fihlile lewatleng.

Lehlabathe le tjhesa haholo. Lewatle le leholo ebile le tebile.

Maqhubu a ya hodimo le tlase.

Metsi a lewatle a letswai le lengata.

Re sitwa ho a nwa.

Re bona dikepe tse kgolo.

Ke bona lerusarua le hlapidimo.

Ho na le tlhapi tse ngata lewatleng.



Letsatsi:



Lolo ntja ya rona, o qala ho fata.

A wela ka mokoting.

"Lolo, ke ntja e seleng" ho bua Ati.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba ne ba ile kae?

Ba ne ba ile

Lolo o ile a etsang?

Lolo o ile a

Bana ba bone eng?

Bana ba bone



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe
a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

le h labathe	t lase	ma q hubu	n wa
f ih lile	mat lo	le q heku	n wele
se h lopha	t lola	le q heka	n wela



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Mantswe a
tlwaelehileng

le
ya
tla

V V

V V


44 Re ntse re le lewatleng





Ha re ngoleng

Ngolla motswalle wa hao posekarate o mo jwetse ka seo o se boneng lewatleng.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a beke ka tatellano.

Jwale bolela seo o tlwaetseng ho se etsa letsatsi ka leng.

Sontaha

Laboraro

Labohlano

Mantaha

Labobedi

Labone

Moqebelo



Letsatsi	Seo ke se etsang kamehla
Sontaha	



Ha re ngoleng

Etsa dipalo tsena tsa mantswe mme o tlatse lentswe le nepahetseng.

Re o etseditse ya pele.



45 Ke nako ya ho ya hae

Kotara ya 2 – Beke 4



Ha re baleng


Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa tl.



Titjhere ya rona o itse
ke nako ya ho kgutlela
hae. Re sulafalletswe. Re
ne re natefetswe haholo
lewatleng. Re paketse
mekotla ya rona ra palama
bese.




Re dutse ditulong tsa rona
Lolo o ne a dutse le Bongi.
Bongi o ne a utlwile bohloko
haholo a ba a lla.



Ha re sheba ka ntle, kaofela
ha rona ra bona dikgomo di ja
jwang.
Ra hopola ka tsa lewatleng,
ha ditlhapi di ja di bile di
bapala mmoho.

Letsatsi:



Tseleng Lolo a bona dikgomo polasing.
Ya bohola, ya tlola, ya tswa ka
fensetere.
Tjhe bo! Lolo.



Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Hobaneng bana ba ne ba sulafelletswe kajeno?

Hobane

Lolo o ne a dutse le mang?

Lolo o ne a dutse

Re ne re palame eng ha re ya lewatleng?

Re ne re palame



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

a	tseleng	kwahela	kgutla
sello	tsela	kwala	kgomo
kelello	tsebo	lewatle	kgolo



Mantswe a
tlwaelehileng

o
ne
re



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



W W

W W


46 Re kgutlela hae

Kotara ya 2 – Beke 4



Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe kamoo bana ba ileng ba ikutlwa kateng ha ba kgutlela hae.



Ha re ngoleng

Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le le letona, mme o etse mola polelong tse dumellanang

Re bone dikepe tse kgolo

Bana ba palame

Bana ha ba batle

Lewatleng ho ne ho le

bese.

lewatleng.

monate.

ho ya hae.




Ha re ngoleng

Jwale ngola dipolelo ka nako eo o neng o sulafalletswe.




Ha re etseng reisisi.

Ha re boneng ke mang ya tla fihla pele sekepeng ebe o kgutlela beseng. Bidikisa sente. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi. Ha ho hlaha ka botshehading ba sente tsamaya ha nngwe ho ya sekepeng o nto kgutlela beseng. Ya tla fihla beseng pele, ke mohlodi. Ha o wela lentsweng le bale.



47

Re kgutletse ka tlelaseng



Ha re baleng

"Ke lakatsa ho kgutlela lewatle," ho bolela Bongi.



Bongi

Titjhere



"Tsatsing lena le tla ngola pale ka leeto la lona," ho rialo titjhere.

Sam



"Ke tla ngola pale ka diphoofolo tseo ke di boneng," ho bolela Sam.

Jabu



"Ke tla ngola pale ka diphoofolo tse hlahha tseo re di boneng," ho arabba Thabo.



Ati



Ha re ngoleng

Ati o itse, "Ha ke tswa sekolong ke tla tjhakela motswalle wa ka ke mo qoqele ka leeto la lewatle." "Ha ke qeta ke tla bapala le ntja pele ke robala. Ke lakatsa ho lora ka lewatle."

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Ke mang ya tla ngola ka diphooftolo tse hlah?

o tla ngola ka diphooftolo tse hlah.

Ke mang ya tla ngola ka diphooftolo tseo a di boneng?

o tla ngola ka diphooftolo tseo a di boneng.

Ati o tla etsa eng pele a robala?

Ati o tla

Ati o ne a batla ho lora ka eng?

O batla ho lora ka



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

leeto	phooftolo	kgutla	qoqa	sekolong
seeta	diphooftolo	kgutlela	qoqela	leetong
feela	pheha	kgutlisa	qoqisa	ngola



Ha re ngoleng

Mantswe a
tlwaelehileng

tla
ke
wa

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

X X

X X


Re kgutlela sekolong



Ha re etseng

Bua ka ditaba tsa hao.

Bolella motswalle wa hao ka ditaba tsa lapeng la heno.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka ditaba tsa lapeng leno.



Ha re ngoleng

Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le tse ka letsohong le letona.

Kajeno ke

Ati

Hosane

Bana ba

o ile habo Bongi.

Ke tla ya lewatle.

swabile.

batla ho ya hae.



Boikgathollo

Leqepheng le ka letsohong le letona taka tsela eo bese e tsamaileng ho yona.

1 Qala sekolong.

5 E ya phakeng ya Kruger.

2 E ya polasing.


6 E ya lewatleng.

3 Tsamaya marung.

7 Kgutlela sekolong.

4 E ya toropong.

Letsatsi:





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **ol**.

Maobane ke ne ke tswa sekolong, mme ka kgaoletswa ke pula.

Pula e ne e nele haholo.

Ke ne ke kolobile.


Lehadima le ne le benya ka matla, ke tshohile haholo.

Pula ya sefefo e nele haholo hoo e neng e mphahla.

Ke ne ke sitwa le ho bona moo ke yang.

Ke ne ke le mong tseleng, ke sa tsebe moo ke yang, ka lla haholo.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Bongi o ne a ya kae?


O ne a ya

Bongi o ne a ikutlwa jwang?

O ne a ikutlwa

Bongi o ne a ena le mang?

O ne a le



Ha re ngoleng

Ngola lebitso la pale.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

etswa	tshoha	lla	nele	sefahleho
tswa	tshohile	sellø	nela	hlompho
tswela	tshola	mollo	nepa	hlalefa



Mantswe a
tlwaelehileng

mang
haholo
kae



Ha re ngoleng

Qetella mantswe ana mme o a bapise le ditshwantsho tse nepahetseng.



ma ____	ll ____	twe ____	p ____ p ____	se ____ hle ____
---------	---------	----------	---------------	------------------

Ha re etseng



Ha re etseng

O nahana ho etsahetseng ka Bongi?

Qoqela motswalle wa hao ka se etsahetseng ka Bongi.

Etsa setshwantsho o bontsha qalo le qetello ya pale.



Qalo ya pale

Qetello ya pale



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse hlano ka pheletso ya hao e ntle.

lla

pula

tsamaya

tshohile

sef efo



Ha re baleng

Bala qetello ya pale.

Pale e
qetelletse
jwang?

Bongi a bona ntja e tla
e potlakile. E momme
sekgele. O ne a thabile.



Letsatsi:



A tshwara sekhele mme a
mathela hae ka potlako.

A phomola ha a fihla hae.
A ikutlwā a kgatholohile.
A leboha Lolo, ntja ya hae.

Tlotsa setshwantsho sena ka mebala.

Boikgathollo



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Y Y

y y



Ha re baleng



Pale ya Ati

Re ne re le lapeng.

Re bapala kgati le mantlwane le metswalle ya ka. Ho ne ho tjhesa. Ke ile ka makala ha ke utlwa modumo o tshosang wa lehodimo. "thwa-thwa---r-r

Pula ya qala ho na ka mokgwa o makatsang.

Majwe a maholo a theoha hodimo. A ne a le maholo jwalo ka bolo ya kolofo.

Ke ne ke tshohile haholo, ka laela Lolo ntja ya ka hore e se tsamaye, e eme "ntsi".

Ra ipata ka tlasa bethe ho fihlela pula e sa.

Ha ke eso bone sefako se seholo jwalo.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Na Ati o re bolelletse ka lehadima?

Tjhe, o re bolelletse ka

Majwe a sefako a ne a le boholo bo bokae?

A ne a lekana le bolo ya

Ati le ntja ya hae Lolo, ba ile ba etsa eng ha ba tshohile?

Ba ile




Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



mantlwane	mokgwa	theoha	tjhesa	jwetsa
tlasa	kgati	theola	tjheha	metswalle
utlwawa	bakgotsi	bethe	tjheka	tsi

Mantswe a
tlwaelehileng
pula
lerato
rata



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola,
o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Majwe a sefako



Ha re ngoleng

Kenya o kapa a ho qetella mantswe ana.

Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.



ranta_

lets_ ho

let_ mo

em_

lehlabath_



Ha re etseng

Beha ditshwantsho tsena ka ho hlahlamana 1 – 4, ebe o qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.
Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

bopalla tshimong

lerata

dibolo tsa
kolofo

sefako

tshohile

bethe

fensetere tse
thubehileng

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Qetella mantswe ana hore a tsebe ho dumellana le ditshwantsho tsena.

fo

le

a

mo

pe

bo


__ __tjhe	__ __tjhe	__ __fa	__ __lo	__ __lllo	__ __he



Boikgathollo

Sheba setshwantsho ebe o qoqela motswalle wa hao ka se etsahalang.


Mehato potoloho ya metsi



1	Letsatsi le tjhabetse lewatleng le dinokeng.
2	Metsi a ya hodimo marung.
3	Metsi a etsa maru.
4	Maru a etsa pula. Pula e mathela dinokeng le lewatleng.



Ha re baleng



Le bata haholo.

Le ntja ya ka, Lolo, e ne e hatsetse haholo.

Nkgono o ile a nthwesa dikausu tsa matsoho hobane ke ne ke hatsetse.

Mosi o bona lehlwa


Ke ne ke tjaketse nkongo.
O dula dithabeng moo ho batang.


Ke ne ke thothomela ke serame.
Ke hatsetse haholo.

Ke ne ke robetse ka dikobo tse ngata.

Ha ke tsoha ka hlokomela hore hohle ho ne ho le ho sweu.


Lehlwa le ne le kgethihile hohle,
hodima difate, matlong,
dinokeng le tseleng.





Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.



Mosi o ne a le kae ha a bona lehlwa?

O ne a le

Mosi o ne a rwetse eng matsohong?

O ne a rwetse

Mosi o ne a bona eng ha a sheba ka ntle ?

O bone




Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tjhaka	thothomela	hohle	hatsela	nkongo
tjhesa	thola	lehlwa	tsela	nkgopotsa
tjheha	thusa	hlompha	tsipa	nkapesa

Mantswe a
tlwaelehileng

tsa
bona
eng



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Ke ile ka tjhakela nkongo.

Ke



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o nahantanang Mosi o se entse ha a bapala ka lehlwa.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.

Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

dikausu

bapala

moya

metsi

lehlwa


bata

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Qetella mantswe hore a dumellane le ditshwantsho.



Ha re ngoleng

Kenya tse ding tsa ditlhaku tsena a, i, o, u, e ho qetella mantswe a latelang.
A bapise le ditswantsho tse nepahetseng.




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Z Z

z z



Ha re baleng



Ha ke rate mariha.
Ho bata haholo.



Ke rata nako ya lehlabula hobane ho tjhesa ha monate. Ke tjhaka haholo ka nako ena.

Ati



Sam

Ke rata nako ya selemo. Ke nako e monate. Difate di thuntse. Naha e tletse dithungthung difateng.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Ke mang ya sa rateng mariha?

Hobaneng Ati a rata lehlabula?

Hobane

Hobaneng Molemo a rata selemo?

Hobane



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

leh wetla	dith hungthung	t letse	le hlabula	t jhesa
se hwete	thunya	tloha	hlab a	tjhai
hwetla	sethunya	tlola	hlapa	tjhaka

Mantswe a
tlwaelehileng

hwetla
mariha
selemo
lehlabula



Ha re ngoleng

O rata nako e feng ya selemo?



Ha re ngoleng

Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.



dipalesa

tsamaya

kokonyana

noha

bua



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho. Qoqela motswalle wa hao ka seo o se ratang le seo o sa se rateng ka e nngwe le e nngwe ya nako tsa selemo. Bolella motswalle wa hao hore re apara eng ka nako e nngwe le e nngwe ya selemo. Hlalosa hobaneng.



Selemo




Lehlabula



Hwetla



Mariha



Ha re ngoleng

Etsa mola ho bapisa dipolelo tse ka letsohong le letshehadi le tse ka letsohong le letona.

Ha ke rate mariha hobane

Ke rata selemo

Ka hwetla


Hlabula ho monate

hobane ho a tjhesa.

re ja poone.

hobane difate di thuntse.

ho bata haholo.



Ha re ngoleng

Jwale ngola polelo ka nako ya selemo eo o e ratang le eo o sa e rateng.

Ke rata


Ha ke rate

Letsatsi:



A re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka mehato ya ho hola ha senqanqane.
Ho tloha e le lehe, ho ya ho mokudubete, ebe senqanqane se nang le mohatla, ho fihlela
e eba senqanqane se seholo.



Matshwao a tsa bolepi



Ho a tjhesa

Maru a kwahela

Pula e a na

Maru a thibile

Lehadima

Ho na le moyo



Ha re baleng

Qoqela motswalle wa hao hore o bona eng setshwantshong.
Mo qoqele hore pula e tswa hokae .

Karete ya tsa bolepi Phupjane

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotsa tse latelang.

Karete ya tsa bolepi ba lehodimo, e bontsha kgwedi e fe ya selemo?

Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?

Matsatsi a tjhesang a makae?

Ke matsatsi a makae moo lehodimo le tlabe le thiba thibile?

Pula e na matsatsi a makae?

Matsatsi a makae moo le tla beng le benya?

Moya o tla ba teng matsatsi a makae?




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

kgwedi	benya	letsatsi	thiba	tjhesang
kgolo	kenya	matsatsi	thibela	tjhekang
kgora	nyolla	tsoha	thibile	tjhabile

Mantswe a tlwaelehileng

Sontaha
Mantaha
Labobedi



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola dithaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Tsabolepi



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ho bontsha boemo ba
lehodimo kajeno.

Etsa setshwantsho ka diaparo tseo o tla di aparel
boemo ba lehodimo kajeno.



Ha re ngoleng

Ngola lebitso la ngwana e mong le e mong ya seholopheng sa hao sekolong.
Qala ka tlhaku tse latelang. Hopola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo ha o ngola mabitso
a batho.

B

L

D

M

G

T


H

S

R

K

Letsatsi:



Ha re ngoleng


Ngola matshwao dipolelong tsena.
Ngola ditlhaku tse kgolo, dikgutlo kapa matshwao a potso.



ke rata ho bapala le Mosi ha ho tjhesa

na o a rata ha ho bata

letsatsi la tswalo la Molemo le ka Phupjane. Ke nako ya mariha



Ha re ngoleng

Qetella karete ya tsa bolepi, o
bontsha boemo ba tsatsi la kajeno.
Jwale tlatsa boemo ba lehodimo ba
matsatsi a mahlano a tllang.



Letsatsi





Ha re baleng

Tsatsing lena Ati o ne a
tswafa ho tsoha.

O robetse nako e telele.



Ntja ya hae, e lekile ho mo
tsosa, empa e hholehile.

Mme wa Ati o lekile ho mo
tsitsinya empa a ithoballa.


Ati o tsohile motshehare tsatsi
le tjhabile, a ba a siuwa ke bese
e yang sekolong.

Ati o tsamaile ha bohloko a sa
qhwaela le diphahlo tsa hae.

O fihlile ka morao ho nako
sekolong.

Letsatsi:

Ke nako mang?
Kenya manaka a watjhe.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o arabu dipotso tse latelang.

Hobaneng Ati a ne a fihlile morao sekolong?

Hobane

O ile jwang sekolong?

O tsamaile ka

Hobaneng a ne a sa tsamaye ka bese?

Hobane




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

tswafa	hlolehile	qhwaela	ithoballa
tsoha	sehlopha	seqhwala	lla
tsela	hjompha	qhwadile	sellو

Mantswe a
tlwaelehileng
nako
tsatsi
tsoha



Ha re ngoleng



Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho
ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Nako ke mang?



Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao hore lenakana le lenyenyan le leholo le supile kae?




Bontsha dihora le metsotsa ho latela nako e bontshitsweng..

lennyane	leholo

lennyane	leholo

lennyane	leholo

lennyane	leholo




Ha re ngoleng


Kenya manakana ho supa nako e boletseng.




hora ya 1



hora ya 6



hora ya 3



hora ya 9

Letsatsi:



Ha re ngoleng


Tlatsa dikgeo ka dinomoro.



Ke tsoha ka _____.



Ke robala ka _____.



Sekolo se qala ka _____.



Boikgathollo

Bontsha hore ke nako mang. Bolella motswalle wa hao hore nako ke mang.

Seha watjhe e ka morao ho buka mme o kgomaretse manakana watjheng.

Bontsha motswalle wa hao nako tse fapaneng.






Titjhere: Saena



Letsatsi

61 Ke nako mang?

Kotara ya 2 – Beke 8



Molemo o tsoha ka hora ya
botshelela.




Molemo o palama bese
ka hora ya bosupa.



Molemo o tswa sekolong ka hora ya bobedi.

Molemo o ja ka hora ya botshelela
mantsiboya.

Molemo o robala ka hora ya borobedi bosiu.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotsa tse latelang.

Molemo o tsoha ka nako mang?

O tsoha ka

Molemo o palama bese ka nako mang?

O palama bese ka

Molemo o robala ka nako mang?

O robala ka



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a
tlwaelehileng

hoseng
bosiu
motshehare

tshelela	sekolong	Borobedi	ngwe	hlopha
motsheshare	lengolo	Boraro	ngwana	hleha
bontsha	ngola	Bosupa	ngwapa	sehlopha







Ha re ngoleng

Nako ke



Ha re etseng

Bapisa nako diwatjheng tsena.



12:00

06:00

04:00

10:00

02:00



Ha re ngoleng

Ngola nako. Etsa setshwantsho sa watjhe.

Bontsha manakana ho bontsha nako e nepahetseng.

Ke nako mang	Nako	E ngole
Ke ya sekolong ka		
Ke fihla hae ka		
Ke ja ka		
Ke robala ka		



Ha re etseng

Bontsha dinako tse fapaneng watjheng ya hao.



lehlwa	bohlwa	thinya	thibela	phodile	phola
ehlwa	tlala	thaba	tjhesa	phofo	phoka
tlola	tletse	tjheha	tjhaka	phunya	phutha
tloha	tlisa	tjhelete	tjheka	phahama	phuthi
lehlabula	lehlabathe	tjhepoha	kgomo	phetla	phaphama
lehlaka	sehlopha	kgati	kgantsha	motswedi	motswalle
hlaba	hlapa	kgora	kgorula	motswetse	motswadi
hlatswa	letsatsi	tshoha	tshosa	mona	bona
tsoha	tsamaya	tshomo	tshila	rona	sona
sekolong	lebenkeleng	tshitshidi	dula	badisa	yona
lewatleng	letsatsing	duma	dutla	bana	bala
sefateng	tereneng	nkgonon	mokgoro	barui	bapala
benya	kwenya	mokgibon	nyeka	nama	nako
senya	thola	nyolla	nyekwa	nele	namane
thusa	thunya	swim	phoofolo	ngata	ngwana
thothomela	thipa	pheha	pholla	nyala	ngwaneso

Boikgathollo



Lebelo la mantswe.

Kgetha lebala moo
le tlo matha teng le
metswalle ya hao e
mene. Sebedisa watjhe
ho bona hore o tla nka
nako e kae, ho bala
mantswe lebaleng la
hao. Lekang ho qala
ho bala ka nako e le
nngwe. Tjhentjheng
mabala mme le mathe
hape, mathang
ka mabaleng ohle.
Ikwteliseng ho matha
mabaleng ohle hore le
be matla le mokoka.
Hopolang ho tshwaya
mantswe a le
thibetseng ho matha
mabaleng a lona.
Balang mantswe a na
hangata.





Ha re baleng



Ditaba tse tshehisang

Tsatsing lena Lolo ntja yaka e ile ya nka leeto ho ya **tseleng** ya Oak. O ne a ya **sekepeng** ka maoto.

Lolo o ne a apere **jase** e kgolo a rwetse le katiba, hobane ho ne ho bata haholo.

Lolo o ne a tsamaya le **podi** e bitswang Gruff le Fifi **senqanqane** se setala.

Podi le **senqanqane** ba ne ba rwetse dikatiba ba apere le **dijase**.

Lepolesa la ba bona la ba neha **borotho** bo besitsweng, a ba kgutlisetsa sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Lolo o ne a ya kae?

O ne a ya

Lolo o ne a tsamaya le mang?

O ne a tsamaya le

Ba ne ba apere eng?

Ba ne ba apere

Hobaneng Lolo a ne a apere jase?

O ne a apere jase hobane



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.



Mantswe a
tlwaelehileng

nkongo	ollo	nyekwe	pheha	kgotla
mokgoro	motswalle	nyolla	phoofolo	kgora

Laboraro
Labone
Labohlano



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Podi e apere jase.


64 Koranta ya ka



Ha re etseng


Ditaba tse tshehisang

Bua ka ditaba tsa hao. Qoqela motswalle
wa hao ditaba tsa hao. Mmolelle ka ditaba
tseo o ka di ngolang pampiring ya hao.



Ha re ngoleng

Ngola pampiri ya hao.



Lebitso la pampiri

Letsatsi

Taba tsa hao ke di feng?

Etsa setshwantsho sa ditaba.

Ho etsahetseng?

Bukantswe ya ka

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l

Bukantswe ya ka

M
m

S
S

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w


R
r


X-Z
X-Z













glue





Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.

Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.



Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

